



SESOTHO PUO YA LAPENG: COVID-19 MORALO WA THUTO WA SELEMO O BOELEDITSWENG: KEREITI YA 5 (2021-2023)

KEREITI YA 5 KOTARA YA 1				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<b>BEKE</b> <b>1 – 2</b>	<p><b>Ho mamela pale</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehlodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• Hlwaya mehopollo ya sehlooho le dintlha tse ikgethileng</li> <li>• Amanyana le bophelo ba hae</li> <li>• Buisana mme o fana ka maikutlo</li> </ul>	<p><b>Ho bala pale</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehlodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala mohl. etsa dikakanyo, sebedisa medumo le ditemoso tsa maemo</li> <li>• Buisana ka tlotlontswa e ntjha ho tswa temeng</li> <li>• Buisana ka mohopollo wa sehlooho, poloto, baphetwa le tikoloho</li> <li>• Hlahisa maikutlo le mehopollo</li> <li>• Buisana ka sesosa le sephetho paleng</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho hodisa tlotlontswa</li> </ul>	<p><b>Ho ngola pale (Phethelo/Tlhaloso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng sepheo</li> <li>• Sebedisa puo le sebopeliso sa tema se loketseng</li> <li>• Sebedisa moralo o nepahetseng</li> <li>• Ngola polelo ya sehlooho o kenyelletsa tlhahisoleseding e loketseng ho bopa seratswana se momahaneng</li> <li>• Sebedisa thutapuo, mopeletole matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho bakeng sa mopeleto le ho hodisa tlotlontswa</li> <li>• Sebedisa makgathe</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho lahlela mehopollo ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano</li> <li>• Ho hlahisa mokgwaritso wa pele</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela</li> <li>• Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentse:</b> mabitsobitso, mabitsohokwa, dihlongwapele, dihlongwanthao</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> lekgathe lephethi</p> <p><b>Moelelo wa lentse:</b> mahlalosongwe</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> ditsejana/maqotsi, matshwao a potso tshebediso ya bukantswe</p>
<p><b>Tekanyetso ya motheo le tlwaetso ya bana kereiting e ya etswa matsatsing a mararo a qalang kotare bekeng ya 1(letsatsi la 1-3). Matshwao a bana a ya rekotwa ho bontsha bakeng sa ponatsetso le dikgeo tseo e bang di le teng. Tlhahisoleseding e fumanweng e lokela ho sebediswa ho nka qeto tsa ho ruta le ho ithuta mosebetsi.</b></p>				

**KEREITI YA 5 KOTARA YA 1**

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p align="center"><b>BEKE</b></p> <p align="center"><b>3 – 4</b></p>	<p><b>Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloti (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi ya selelekela: ho akanya</li> <li>• Ho nka karolo dipuisanong, ho hlalosa ntlhakemo ya hao</li> <li>• Hlwaya le ho hlalosa sepheo le sephetho</li> <li>• Ntsha maikutlo ka maemo a bophelo a phedisano, boitshwaro le makgabane a setso</li> <li>• Ntsha maikutlo le ho tshahetsa ntlhakemo ya hao ka mabaka</li> <li>• Sebedisa mawa a diphanyetsano ho fetisa molaetsa ka katleho dihlopheng</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema ya tlhahisoleseding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethang</li> <li>• Buisana ka kgetho ya ditshwantsho temeng</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala, mohl. ho akanya, ditemoso tsa maemo</li> <li>• Arolelana mehopolole le ho fana ka maikutlo ka ho akanya</li> <li>• Sebedisa mmapa wa monahano/ dinoutsu ho kgutsufatsa tlhahisoleseding</li> <li>• Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlontlontse</li> </ul> <p><b>Ho bala mengolo ya setjhaba,jk. sms / emaile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlalosa molaetsa wa bohlokwa/ sehlooho</li> <li>• Qolla dintlha tse ikgethang</li> <li>• Hlalosa sepheho sa mongolo</li> <li>• Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlontlontse le ho fumana moelelo</li> </ul> <p><b>Ponahalo hodima se balwang ka boikemelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phetha palekapadintlha tsa sehlooho</li> <li>• Ntsha maikutlo le ho arolelana mehopolole ka se balwang</li> <li>• Amanya le bophelo ba hae</li> </ul>	<p><b>Ho ngola tema ya tlhahisoleseding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngola diratswana tse tharo ho isa ho tse nne</li> <li>• Sebedisa dikahare tse loketseng bamamedi le sepheo sa tema</li> <li>• Fana tlhahisoleseding e hlakileng</li> <li>• Hlophisa dikahare ka tlhahlamano</li> <li>• Ngola polelo ya sehlooho o kenyelletsa tlhahisoleseding e loketseng ho bopa seratswana se momahaneng</li> <li>• Hokahanya dipolelo ho bopa seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a nepahetseng a puo</li> <li>• Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo</li> <li>• Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo a loketseng</li> </ul> <p><b>Ngola sms/ emaile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlwaya dintlha tsa bohlokwa</li> <li>• Hlophisa dintlha ka tatelano/sebedisa dikahare tse loketseng</li> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetseng, jk.qalo, letsatsi, jj.</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho lahlela mehopolole ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano</li> <li>• Ho hlalosa mokgwaritso wa pele</li> <li>• Ho boelatsa mesebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela</li> <li>• Ho nehelana ka mesebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</li> </ul>	<p><b>Moelelo wa lentse:</b> mathusi, maakaretsi</p> <p><b>Mesebetsi o boemong ba lentse:</b> lekgathe lefetile, lekgathe letlang</p> <p><b>Moelelo wa lentse:</b> mothofatso, maele le dikapolelo, papiso</p>

**TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO**

- Ho balla hodimo (20 matshwao)

Qala ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 1 le ho o qetella kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa.

**KEREITI YA 5 KOTARA YA 1**

<b>BOKGONI</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)</b>	<b>HO BALA LE HO BOHA</b>	<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>	<b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO</b>
<p align="center"><b>BEKE</b> <b>5 – 6</b></p>	<p><b>Ho mamela le ho arabela atikele ya lesedinyana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi ya selelekela: ho akanya</li> <li>• Mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng</li> <li>• Hlwaya molaetsa wa sehlooho</li> <li>• Amanya le bophelo ba hae</li> <li>• Sebedisa tlhahisoleseding e temeng ho araba dipotso</li> <li>• Buisana ka makgabane a phedisano, boitshwaro le botjhaba temeng</li> <li>• Buisana ka dikakanyo le maikemisetso a mongodi</li> </ul>	<p><b>Ho bala atikele ya lesedinyana</b> ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho, dintlhakgolo, le ho lekola tema</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala a fapaneng, mohl. ho okola ka hodimo, ho tlovisa mahlo, o sebedisa tsebo ya pele</li> <li>• Ho lepa, a sebedisa ditemoso tsa maemo ho fumana moelelo, mme a etsa dikakanyo</li> <li>• Hlwaya le ho hlalosa ditshwano le diphapano tsa ho hong</li> <li>• Buisana ka tlotlontswe e ntjha ho tswa temeng e badilweng</li> <li>• Sebedisa bukantswe</li> </ul>	<p><b>Ho ngola atikele ya lesedinyana.</b></p> <p>Sebedisa dintlhakgolo, mela, diratswana tsa sehlooho, a araba ho mang, eng, kae, neng le hobaneng/jwang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng bamamedi le sepheo sa tema</li> <li>• Hokahanya dipolelo ho bopa seratswana se momahaneng a sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a nepahetseng a puo</li> <li>• Sebedisa tlotlontswe e batsi e fapaneng, thutapuo, mopeleto le matshwao a puo a loketseng</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho lahlela mehopollo ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano</li> <li>• Ho hlahisa mokgwaritso wa pele</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela</li> </ul> <p>Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</p>	<p><b>Moelelo wa lentswe:</b> mathusi, maakaretsi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:(Makgathe)</b> lekgathe lefetile, lekgathe letlang</p> <p><b>Moelelo wa mantswe:</b> malatodi</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b></p> <p>Letshwao la potso, tshebediso ya bukantswe, tatelano ya mantswe polelong</p>
<p><b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA LE HO NEHELANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moqoqo (matshwao a 20)</b> <b>Phethelo KAPA Tlhaloso</b></li> </ul> <p><b>Mahareng a kotara</b></p>				

KEREITI YA 5 KOTARA YA 1				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<b>BEKE</b> <b>7 – 8</b>	<p><b>Ho mamela le ho buisana ka pale mohl. pale ya tshomo (ya bosatsejweng/ya bahale) e tswang bukeng ya padiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>Hlwaya mohopolo wa sehlooho, poloto, maikutlo le baphetwa ba pale ya boiqapelo</li> <li>Etsa phapano dipakeng tsa diketsahalo tsa nnete le tseo eseng tsa nnete</li> <li>Ba le seabo dipuisanong, o tshehetsa maikutlo a hao ka mabaka</li> <li>Arabela o bontsha bokelohloko maikutlong le ditlhalisong tsa ba bang</li> <li>Fana ka tlaleho e itekanetseng le e ahang ka: poloto, mookotaba, tikoloho</li> </ul>	<p><b>Ho bala pale, mohl. pale ya tshomo (ya bosatsejweng/ya bahale) e tswang bukeng ya padiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala: ho okola ka hodimo, ho tlodisa mahlo, ditemoso tsa maemo le tsebo ya pele</li> <li>Hlalosa ka moo mongodi a sebedisang tlotlontswa le puo ho hlalosa tikoloho ka teng</li> <li>Ho balla hodimo o bala o le mong ka ho hlaka mme o hlalisa maikutlo ho seo o se balang</li> <li>Ho ntsha maikutlo ka poloto, mookotaba, tikoloho</li> <li>Buisana ka tlotlontswa e ntjha eo o e badileng temeng</li> <li>Sebedisa bukantswe</li> </ul>	<p><b>Ho ngola pale mohl. pale ya tshomo (ya bosatsejweng/ya bahale)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa baphetwa ba diphoofolo</li> <li>Bopa poloto, baphetwa le tikoloho</li> <li>Kgetha dikahare tse loketseng bamamedi le sepheo sa tema</li> <li>Sebedisa puo ya monahano haholoholo tlotlontswa e fapaneng</li> <li>Hokahanya dipolelo o bopa seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a loketseng</li> <li>Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo a loketseng</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho lahlela mehopolu ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano</li> <li>Ho hlalisa mokgwaritso wa pele</li> <li>Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela</li> <li>Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> dihlongwapele, maemedi, mabitso, mahlalosi, makopanyi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> moetsi, moetsuwa, lehokamoetsi</p> <p><b>Moelelo wa mantswe:</b> Maele le dikapolelo, mothofatso</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Tshebediso ya bukantswe, tatelano ya mantswe dipolelong</p>
<p><b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 3: HO ARABA TEMA (Matshwao kaofela: 40 )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1 - Temakutlwisiso ya ho bala: Tema ya dingolwa/ Tema e seng ya dingolwa (<i>matshwao a 15</i>)</li> <li>Potso 2 - Setshwantsho (<i>matshwao a 10</i>)</li> <li>Potso 3 - Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maemong (<i>matshwao a 15</i>)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Mesebetsi ena ha ho hlokahale e ngolwe ka nako e le nngwe.</b></p>				

KEREITI YA 5 KOTARA YA 1				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHBEDISO YA PUO
<b>BEKE</b> <b>9 – 10</b>	<b>Ho mamela thothokiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>Ananela le ho arabela maanong a medumo a tsosolloswang ke thothokiso</li> <li>Buisana ka mohopolo wa sehlooho</li> </ul>	<b>Ho bala thothokiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho</li> <li>Hlwaya raeme, poeletsomodumo le leetsisa le ka moo di amang bamamedi ka teng</li> <li>Hlwaya le ho hlalosa dithwantshiso le dipapiso</li> </ul>	<b>Ho ngola thothokiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa sebopeho se nepahetseng</li> <li>Sebedisa puo ka bokgeleke</li> <li>Sebedisa puo ya bonono mohl. dithwantshiso, dithwantshanyo/ dipapiso</li> <li>Sebedisa morethetho le raeme e loketseng</li> </ul> <b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho lahlela mehopollo ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano</li> <li>Ho hlahisa mokgwaritso wa pele</li> <li>Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela</li> <li>Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</li> </ul>	<b>Moelelo wa mantswa:</b> mothofatso, poeletsamodumo, tshwantshiso, leetsisi, papiso
	<b>TEKANYETSO YA MESEBETSI</b>			
	<b>Mesebetsi ya Ho Mamela le ho Bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e fapaneng/e sa tshwaneng yah o mamela le ho bua</li> <li>Mesebetsi yah o Mamela le ho Bua ho latela melao ya Covid-19</li> </ul>	<b>Mesebetsi yah o Bala le ho Boha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mawa a ho bala</li> <li>Ho balla hodimo</li> <li>Ho bala temakutlwisiso</li> <li>Dingolwa tse itshetlehleng ho dingolweng tse hlahellang semesetareng</li> </ul>	<b>Ho Ngola le ho Nehelana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso yah o ngola</li> <li>Diratswana</li> <li>Tema tsa kgokahano</li> <li>Meqoqo</li> <li>Boiqapelo</li> </ul>	<b>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebediso ya puo e fapafapaneng</li> </ul>
<b>KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YOHLE YA KOTARA YA PELE:KEREITI YA 5 SESOTHO PUO YA LAPENG</b>				
<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo (20 matshwao)</li> </ul> Qala ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 1 le ho o qetella kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa.	<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA LE HO NEHELANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moqoqo (matshwao a 20)</li> </ul> Phethelo KAPA Tlhaloso Mahareng a kotara	<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 3: HO ARABA TEMA (Matshwao kaofela: 40)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temakutlwisiso ya ho bala: Tema ya dingolwa/ e seng ya dingolwa (matshwao a 15)</li> <li>Setshwantsho (matshwao a 10)</li> <li>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maamong (matshwao15)</li> </ul>		

**KEREITI YA 5 KOTARA YA 2**

<b>BOKGONI</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)</b>	<b>HO BALA LE HO BOHA</b>	<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>	<b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO</b>
<p align="center"><b>BEKE 1 – 2</b></p>	<p><b>Ho fana le ho latela ditaelo</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehlodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diketsahalo tse etellang pele: ho lepa</li> <li>• Bontsha molaetsa le ho totobatsa dintlha tsa bohlokwa</li> <li>• Botsa dipotso tse tshwanetseng le ho arabela ka tsela e loketseng</li> <li>• Kgutsufatsa dintlha tsa bohlokwa tsa tema</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema e fanang ka ditaelo: e fupereeng tlhahlamano ya ditaelo</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehlodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala mohl. ho etsa dikakanyo le ho sebedisa ditemoso tsa tema le ditemoso tsa maemo</li> <li>• Ho buisana ka dintlha tse totobetseng tsa tema</li> <li>• Ho buisana ka dintlha tsa sehlooho le tse totobetseng tsa tema</li> <li>• Ho araba dipotso ho tswa temeng</li> <li>• Ho buisana ka tlotlontswe e ntjha eo o e badileng temeng ebe o e ngola bukantsweng ya hao</li> </ul>	<p><b>Ho ngola tema ya ditaelo mohl.</b> boitshireletso bo bolokehileng / tshireletso e bolokehileng <b>(boitshireletso bo molemo ho feta setlhare)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa dintlha tse ikgethileng ka nepo</li> <li>• Kgetha tlhahisoleseding e amanang le sehlooho/tema</li> <li>• Sebedisa tatelano e nepahetseng le sebopeho se nepahetseng</li> <li>• Sebedisa puo, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>• Sebedisa sebopeho sa leetsi se supang taelo</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> mahlaosi; a mokgwa; a nako; sebaka <b>Mathusi/maetelli</b> Dikao: sekaopeho; sekaohore; sekaotaelo</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> polelonolo; polelomararane</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> kgutlo; feelwane</p>

**TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: Ho balla hodimo (20 matshwao)**  
**Mosebetsi ona o tswelapele ho tloha kotareng ya 1. O tla qetellwa le ho rekotwa ka kotara ya 2.**

KEREITI YA 5 KOTARA YA 2

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p><b>BEKE</b></p> <p><b>3 – 4</b></p>	<p><b>Ho mamela le ho araba: tlaleho/raporoto/tsebis</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya (FT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mamela molaetsa wa sehlooho le dintlha tse itseng</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Arolena maikutlo le ho hlalisa mohopolo</li> <li>• Sekaseka tlhahisoleseding Kgutsufatsa tlhahisoleseding</li> <li>• Tlaleha tlhahisoleseding o sebedisa kerafo kapa tjhate</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema ya tlaleho/tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho</b> (mohl. Ditjhate / dipapetla / dimmapa / dikerafo / didayakeramo)</p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Hlwaya le ho bua ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse totobetseng tse ka sehloohong tsa tema</li> <li>• Fetolela tlhahisoleseding e kerafong ho dikakanyo, ditemoso le maemo a nnete</li> <li>• Buisana ka tlotlontswa e ntjha e tswang temeng e badilweng</li> <li>• Ho sebedisa dikerafo / dipapetla / mmapa / ditjhate ho akaretsa tlhahisoleseding</li> </ul>	<p><b>Ho ngola tlaleho</b> mohl. (Ditjhate /dipapetla /dimmapa/kerafo/ didayakeramo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fana ka dikahare tse loketseng tse itshetlehileng diphuphutsong</li> <li>• Tshebediso ya puo, mopeleto le matshwao a puo e be tse nepahetseng</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> leemedi; leemediqho; lekpanyi; lehokedi,</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> lekgathe lefetile le tswelli; letlang letswelli; puopehelo; polelo e boemong ba potso; sebopeho sa boetsi, sebopeho sa boetsuwa.</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> letshwao la makalo; maqotsi/ditsejana; letshwao la potso</p>



KEREITI YA 5 KOTARA YA 2

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MOSEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p><b>BEKE</b> <b>5-6</b></p>	<p><b>Ho mamela thothokiso</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <p>Mosebetsi e lelekelang: ho akanya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ananela le arabela ho medumo e tsosoloswang ke thothokiso</li> <li>Buisana ka mohopolo wa sehlooho</li> <li>Amahanya le bophelo ba hae</li> <li>Hlahisa maikutlo a tsosoloswang ke thothokiso</li> <li>Buisana ka sehalo le tshebediso ya puo mmoho le ditlamorao ho momamedi, le ka moo puo e sebedisitsweng ka teng ho bopa tikoloho</li> </ul>	<p><b>Ho bala thothokiso</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: ho lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>Sebedisa mawa a ho bala: ho etsa dikakanyo, ho sebedisa medumo le ditemoso tsa maemo</li> <li>Qolla raeme le morethetho le ho hlahisa maikutlo ka sephetho sa teng ho momamedi</li> <li>Ntsha maikutlo le mehopolo</li> <li>Amahanya le bophelo ba hao</li> <li>Sebedisa bukantswe bakeng sa ho hodisa tlotlontse</li> </ul>	<p><b>Ho ngola thothokiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa poeletsa modumo, (didumammoho le didumannotshi), papiso, tshwantshiso</li> <li>Sebedisa puo e hlaosang</li> <li>Etsa moralo, ngola mokgwaritso le ho lokisa sengolwa</li> <li>Hlahisa mokgwaritso wa pele o ntse o ela hloko mohopolo wa sehlooho</li> <li>Botsha kutlwisiso ya setaele le rejisetara</li> <li>Sheba hape le ho lekola sengolwa le mosebetsi wa boiqapelo</li> <li>Sebedisa matshwao a puo a loketseng</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> mabitsokgoboka, mabitsokgopolo</p> <p><b>Mosebetsi o etswang boemong ba polelo:</b> lekgathe lejwale letswelli</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b></p> <p>Poeletsamodumo, mothofatso, papiso, tshwantshiso</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> morethetho, raeme</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> dinoko tsa lentswe, tshebediso ya bukantswe, letshwao la makalo</p>

**TEKANYETSO YA MOSEBETSI: MOSEBETSI WA 4:**

- Tema ya kgokahano (matshwao a 10)**  
**E ngolwa pele ho teko e hlahlojwang**

KEREITI YA 5 KOTARA YA 2

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p><b>BEKE</b> 7- 8</p>	<p><b>Ho mamela le ho buisana ka ditshomo (ditshomo tsa bosatsejweng/ditshomo tsa bahale)</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• Hlwaya mohopolo wa sehlooho, poloto, tikoloho, maemo le dibapadi tsa pale eo eseng ya nnete</li> <li>• Fana ka phapang pakeng tsa diketsahalo tsa nnete le tseo e seng tsa nnete</li> <li>• Eba le seabo dipuisanong, a tshheheta mohopolo wa hae ka mabaka</li> <li>• Arabela mehopollo ka ho bontsha tlhompho ya maikutlo le ditshisinyo</li> <li>• Fana ka tlaleho</li> </ul>	<p><b>Ho bala tshomo (tshomo ya bosatsejweng/tshomo ya bahale)</b> ho tswa bukeng ya padiso ya ka phaposing, kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala: ho okola ditema ka hodimo, ho tlodisa ditema mahlo, ditemoso tsa maemo le tsebo ya sethatong/pejana</li> <li>• Hlalosa mokgwa oo bangodi ba sebedisang tlotlontswe le puo ho hlalosa tikoloho kateng</li> <li>• Balla hodimo ka bonngwe ka maikutlo a hlakileng</li> <li>• Hlahisa maikutlo ka poloto, mookotaba, tikoloho</li> <li>• Fana ka mabaka bakeng sa diketsahalo tsa baphetwa</li> <li>• Buisana ka tlotlontswe e ntjha eo o e badileng temeng</li> <li>• Sebedisa bukantswe</li> </ul>	<p><b>Ho ngola tshomo (tshomo ya bosatsejweng/tshomo ya bahale)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa baphetwa ba diphoofolo</li> <li>• Bopa poloto, dibapadi le tikoloho</li> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng baamohedi ba ditaba le sepheo sa tema</li> <li>• Sebedisa puo ka boinahanelo haholoholo tlotlontswe e fapaneng</li> <li>• Hokahanya dipolelo ho etsa seratswana se momahaneng ho sebediswa maemedi, makopanyi le tshhebediso e nepahetseng ya matshwao a puo</li> <li>• Sebedisa thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo</li> <li>• Ho rala, ho etsa mokgwaritso le ho ntlafatsa dipale</li> </ul> <p><b>Ho ngola ditlhaloso ka batho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha dikahare tse tshwanetseng</li> <li>• Ho se tswa lekoteng</li> <li>• Sebedisa tlotlontswe e hlalosing haholoholo mahlalosi a fapaneng</li> <li>• Sebedisa puo ya bonono mohlala: dipapiso, ditshwantshiso</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> bonngwe le bongata, nyenyefatso, dihlongwapele, makgethi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> sebopeho sa potso, puimmui le pehelo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> maqotsi</p>

<b>BEKE</b> <b>9-10</b>	<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 5: Ho araba tema</b> <b>Teko [Matshwao kaofela: 40]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1 - Temakutlwisiso ya ho bala: Tema ya dingolwa/ Tema e seng ya dingolwa (<i>matshwao a 15</i>)</li> <li>Potso 2 - Setshwantsho (<i>matshwao a 10</i>)</li> <li>Potso 3 - Kgutsufatso (<i>matshwao a 5</i>)</li> <li>Potso 4 - Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maemong (<i>matshwao a 10</i>)</li> </ul>				
<b>TEKANYETSO YA MESEBETSI</b>					
<b>Mesebetsi ya Ho Mamela le ho Bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e fapaneng/e sa tshwaneng yah o mamela le ho bua</li> <li>Mesebetsi yah o Mamela le ho Bua ho latela melao ya Covid-19</li> </ul>		<b>Mesebetsi yah o Bala le ho Boha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mawa a ho bala</li> <li>Ho balla hodimo</li> <li>Ho bala temakutlwisiso</li> <li>Dingolwa tse itshetlehleng ho dingolweng tse hlahellang semesetareng</li> </ul>		<b>Ho Ngola le ho Nehelana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso yah o ngola</li> <li>Diratswana</li> <li>Tema tsa kgokahano</li> <li>Meqoqo</li> <li>Boiqapelo</li> </ul>	<b>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebediso ya puo e fapafapaneng</li> </ul>
<b>KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YOHLE YA KOTARA YA PELE: KEREITI YA 5 SESOTHO PUO YA LAPENG</b>					
<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo (20 matshwao)</li> <li>Mosebetsi ona o qadile ho tloha kotareng ya 1, o qetellwa kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa.</li> </ul>	<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 4: HO NGOLA LE HO NEHELANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tema tsa kgokahano (matshwao a 10)</li> </ul> <b>E ngolwa pele ho mosebetsi o hlahlojwang</b>		<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 5: HO ARABA TEMA (Matshwao kaofela: 40)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Potso ya 1:</b> Temakutlwisiso ya ho bala: Tema ya dingolwa/ e seng ya dingolwa (<i>matshwao a 15</i>)</li> <li><b>Potso ya 2:</b> Setshwantsho (<i>matshwao a 10</i>)</li> <li><b>Potso ya 3:</b> Kgutsufatso (<i>matshwao a 5</i>)</li> <li><b>Potso ya 4:</b> Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maemong (<i>matshwao15</i>)</li> </ul>		

**KEREITI 5 KOTARA 3**

<b>BOKGON I</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)</b>	<b>HO BALA LE HO BOHA</b>	<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>	<b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO</b>
<p align="center"><b>BEKE 1 – 2</b></p>	<p><b>Ho mamela le ho araba dipotso tsa padi</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelelekelang; ho akanya</li> <li>• Mamela ditema ho tswa pading</li> <li>• Mamela bakeng sa dintlha tse itseng le mohopoplo wa sehlooho</li> </ul> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisana ka moholopolo wa sehlooho le dintlha tse itseng</li> <li>• Hlalosa diketsahalo ka ho hlaka le ka tatelano</li> <li>• Fana ka maikutlo o ikamahantse le diketsahalo</li> <li>• Amahanya le bophelo ba hao</li> <li>• Buisana ka maemo a phedisano, boitshwaro le boleng ba setso ka hara tema</li> </ul>	<p><b>Ho bala padi</b></p> <p>Ho bala tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: ho akanya ho tswa sehloohong le ho buisana ka mookotaba e amanang/dikahare</li> <li>• Hlwaya le ho hlalosa diketsahalo tsa sehlooho</li> </ul> <p><b>Buisana ka dibapadi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlwaya le ho buisana ka maikutlo a hlahisitsweng</li> <li>• Amanyana diketsahalo le dibapadi le bophelo ba hae</li> <li>• Sebedisa letoto la mawa a ho bala</li> <li>• Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala</li> <li>• Buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi</li> <li>• Hlwaya phapang pakeng tsa ditema tsa nalane ya motho ka e mong/didayari le dipale</li> <li>• Sebedisa bukantswe bakeng sa ntshetsopele ya tlotlontwe</li> </ul>	<p><b>Ho ngola tshekatsheko ya buka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa foreimi</li> <li>• Ho ngola pele: mamela ditema tse qotsitsweng ho tswa pading</li> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng bakeng la sepheo- phethela diketsahalo tse bonweng le tse behilweng</li> <li>• Sebedisa puo e loketseng le sebopeho sa tema</li> <li>• Sebedisa moralo o nepahetseng</li> <li>• Hlophisa dikahare ka tatelano- sebedisa tlhatlhamano</li> <li>• Sebedisa thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo, ho kenyelletsa le lehoka moetsi</li> <li>• Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontwe</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> maemediqho, maemeditshupi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> lekgathe lejwale, lekgathe lefatile</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> dipapiso, maele le dikapolelo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> kgutlo, feelwane, tshebediso ya bukantswe, dinoko tsa lentswe</p>

KEREIT 5 KOTARA 3

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA
<p><b>BEKE</b> 3-4</p>	<p><b>Ho mamela le ho arabela papadi</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng ya padiso ya phaposi, kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akanya ka sehlooho/setshwantsho</li> <li>• Pheta hape dikgaolo tsa ka tatelano</li> <li>• Hlwaya le ho buisana ka mohopolo wa sehlooho, poloto, tikoloho ya nako, maemo tikolohong le dibapadi</li> <li>• Mamela bakeng sa dintlha tse itseng</li> <li>• Sebedisa dintlha ka nepo</li> <li>• Ntsha maikutlo le mehopolo</li> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetseng sa puo</li> </ul>	<p><b>Bala tshwantshiso ho tswa padiso ya phaposi kapa Faeleng ya Titjhere (FT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala: o okola dintlha tsa bohlokwa feela, tlodisa mahlo, ditemoso tsa maemo le tsebo ya sethato</li> <li>• Hlalosa ka moo bangodi ba sebedisang tlontlontse le puo ho hlalosa tikoloho ya nako, maemo tikolohong le dibapadi</li> <li>• Hlalosa diphetho tsa mantse le karaburetso</li> <li>• Hlwaya sesosa le sephetho ditemeng tse buuwang le tse ngolwang le ho hlalosa kamano</li> <li>• Balla hodimo, o fetola lebelo jwalo ka ha ho loketse</li> </ul>	<p>Ho ngola tema ya tshwantshiso/ puisano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bopa baphetwa</li> <li>• Hlalosa tikoloho ya nako</li> <li>• Hodisa poloto</li> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetseng</li> <li>• Bopa sehalo kapa maemo</li> <li>• Ralo, kgwaritsa le ho ntlafatsa tema</li> <li>• Ngola dipolelo o sebedisa puommui le puopehelo</li> <li>• Hlahisa mokgwaritso wa pele ka mohopolo wa sehlooho le diratswana tsa tshhehetso tse bopilweng hantle</li> <li>• Sebedi sa lehokedi la moetsi le leetsi</li> <li>• Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> maetsi Mosebetsi o boemong ba polelo: dipehelo, dipotso, ditaelo</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> moelelo o patehileng</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> maqotsi/diabulwadiakwalwa/ditsejan</p>

**KEREITI 5 KOTARA 3**

<b>BOKGONI</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)</b>	<b>HO BALA LE HO BOHA</b>	<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>	<b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO</b>
<p align="center"><b>BEKE 5 -6</b></p>	<p><b>Ho mamela le ho nka karolo dipuisanong tsa phaposi tsa porojeke e itshetlehileng ho balweng ha dingolwa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho mamela tlhahisoleseding ka porojeke</li> <li>• Ho hlompha maikutlo a ba bang ka ho mamela</li> <li>• Ho kgathaletsa ditho tse ding tsa sehlopha ho tshetsa baithuti ba bang</li> <li>• Ho sebedisa puo ya lapeng ha ho hloka hloka</li> <li>• Ho botsa le ho araba dipotso</li> <li>• Ho arolena maikutlo le mehopol</li> <li>• Ho sebedisa foreimi ho tlaheha mehopol/maikutlo/meralo:</li> <li>-Sehloho</li> <li>-Ntla tsa sehloho le mehopol e tshetsang</li> <li>-Ho fuputsa/ ho etsa dipatlisiso</li> </ul>	<p><b>Ho bala pale</b> ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere (FT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: akanya ho tswa sehlohong</li> <li>• Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala: okola dintla tsa bohlokwa feela, tloisa mahlo, ditemoso tsa maemo le tsebo ya sethato</li> <li>• Buisana ka mohopol wa sehloho, bapetwa le tikoloho.</li> <li>• Hlaloa ka moo bangodi ba sebedisang tlotlontse le puo ho hlaloa poloto, tikoloho le bapetwa.</li> <li>• Balla hodimo ka bonngwe ka maikutlo a hlakileng</li> <li>• Bua ka poloto, mookotaba le tikoloho</li> <li>• Fana ka mabaka bakeng sa diketso tsa bapetwa</li> </ul>	<p><b>Ngola pale (Thetelo/Tihaloso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hodisa poloto, dibapadi le tikoloho ya nako</li> <li>• Kgetha dikahare tse tsamaelanang le baithuti le sepheo sa tema</li> <li>• Sebedisa puo ka boinahanelo haholoholo mefuta e fapaneng ya tlotlontse</li> <li>• Hokahanya dipolelo ho etsa diratswana ka tlhathlamano o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo</li> <li>• Sebedisa thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo</li> <li>• Meralo, mekgwaritso le ho ntlafatsa dipale Ho ngola ditlhaloso tsa bapetwa/ dibapadi</li> <li>• Kgetha dikahare tse nepahetseng</li> <li>• Ho se tse lekoteng</li> <li>• Sebedisa tlotlontse e hlalolang haholoholo makgethi a fapaneng</li> <li>• Sebedisa puo e patehileng mohl. : ditshwantshiso le dipapiso</li> <li>• Moralo, mekgwaritso le ho ntlafatsa Mongolo</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> maetsi, sekao ho, Makgethi, mahlalosi, mahokedi, makopanyi, mefuta ya mabitso</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba dipolelo:</b> dipolelo, dipotso, taelo, puomui le puo pehelo, Tihaloso ya mantsewe: dipapiso, tshwantshiso, maele, dikapolelo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> kgutlwana, feelo, ditsejana, Ditlaku tse kgolo le tse nyane</p>

KEREITI YA 5 KOTARA YA 3

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p><b>BEKE</b></p> <p><b>7 – 8</b></p>	<p><b>Ho fana le ho latela ditaelo</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehlodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• Ho mamela le ho fan aka ntlha e itseng</li> <li>• Sebedisa tatelano e nepahetseng</li> <li>• Botsa dipotso tse loketseng le ho araba ka nepo</li> <li>• Latela ditaelo</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema ya ditaelo e kentseng tatelano ya ditaelo (O ngola jwang porojeke)</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehlodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala mohl. etsa dikakanyo, sebedisa medumo le ditemoso tsa maemo</li> <li>• Buisana ka dintlha tse itseng tsa temeng</li> <li>• Buisana ka tatelano ya ditaelo</li> <li>• Latela ditaelo kapa mohato</li> <li>• Buisana ka tlotlontswa e ntjha ho tswa temeng</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho hodisa tlotlontswa</li> </ul>	<p><b>Ho ngola ditaelo (O ka ngola porojeke jwang?)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha tlhahisoleseding e loketseng</li> <li>• Sebedisa dintlha tse itseng tse nepahetseng</li> <li>• Sebedisa tatelano e nepahetseng</li> <li>• Sebedisa seopeho se nepahetseng</li> <li>• Sebedisa sebopeho sa taelo sa leetsi</li> <li>• Sebedisa thutapuo, mopeletole matshwao a puo a nepahetseng</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho lahlela mehopollo ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano</li> <li>• Ho hlahisa mokgwaritso wa pele</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela</li> <li>• Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> papiso le mahlalosi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> Dipolelonolo, lehokedi</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> mahlalosongwe</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> dikgutsufatso ditsejana/maqotsi</p>

BEKE  
4 - 8

**Porojeke e itshetlehileng e nngwe ya di ngolwa tse badilweng: dithothokiso / ditshomo/dipalekgutshwe /tshwantshiso / padi**

**Ela hloko: Ho lokela ho ba le dingolwa tse fapaneng ho habahanya le kereiti**

**Moralo / Ditlhophiso / Diphuputso / Dipatlisiso tsa mosebetsi wa molomo le bongodi ba boiqapelo ba porojeke**

**MOSEBETSI WA TEKANYETSO WA SEMMUSO - MOSEBETSI 6:  
HO NGOLA HA BOIQAPELO  
POROJEKE (MATSHWAO A 40)  
Mohato 1: Diphuputso (Baithuti ba etsa diphuputso ka porojeke)  
(Matshwao a 10) Beke 4 – 5  
Mohato 2: Ho ngola (Baithuti ba ngola porojeke ya bona  
(Matshwao a 30)**

- Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola
- Ho ngola mokgwaritso
- Ho boeletsa mosebetsi
- Ho bala hape bakeng sa ntlafatso
- Ho hlaola diphoso
- Ho nehelana

Beke 6

**MOSEBETSI WA TEKANYETSO WA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7  
HO NGOLA HA BOIQAPELO HA POROJEKE  
Mohato 3: Tlaleho ya molomo (Baithuti ba tlaleha ka porojeke ya bona)  
Matshwao a 20**

**Tlaleho ya molomo**

Sebedisa sebopeho se nepahetseng: selelekela, mmele le phethelo

- Tlaleha mohopolo wa sehlooho le dintlha tse e tshetsang
- Bontshwa bopaki ba diphuputso/dipatlisiso
- Sebedisa motsamao o nepahetseng wa mmele le bokgoni ba ho tlaleha, mhl, ho tsepamisa mahlo, bophahamo ba lentswe
- Nka karolo dipuisanong
- Fana ka dikgothaletso tse ahang
- Laola dipuisano
- Bontsha kelohlolo ho ditokelo le maikutlo a ba bang
- Qala ka mosebetsi wa molomo kotareng ya 3 mme o qetelle kotareng ya 4 ha matshwao a rekotwa

**KEREITI 5 KOTARA 3**



BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p><b>BEKE</b> <b>9 - 10</b></p>	<p><b>Ho mamela le ho buisana ka boemo ba lehodimo</b> Tema e tswa bukakgakollong kapa Faele ya Titjhere ya (FT)</p> <p>Mesebtsi e lelekelang: ho akanya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mamela dintlha tse itseng</li> <li>• Buisana ka bohlokwa ba tlhahisoleseding</li> <li>• Amahanya tlhahisoleseding le bophelo ba hao</li> <li>• Buisana ka diphetho tse ka bang teng bathong</li> <li>• Bapisa maemo dibakeng tse fapaneng, ho bontsha dibaka tse labalabelwang ka mabaka</li> <li>• E ba le seabo dipuisanong o tshhehetsa ka maikutlo a hao</li> <li>• Hlwaya sebopeho sa ditlaleho tsa lehodimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rejisetara le tshebediso ya puo</li> </ul> </li> <li>• Sebedisa mawa a ho sebetsa ka sehlopha ho buisana ka mokgwa o phethahetseng dihlopheng</li> </ul>	<p>Ho bala tlaleho ya boemo ba lehodimo koranteng, bukakgakollo kapa Faele ya Titjhere (FT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: ho lepa ho tswa sehloohong, dihlophaneng, le ditshwantshong</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala, mohl, ho etsa dikakanyo le ho sebedisa ditemoso tse itshetlehlileng hodima tema le maemo a itseng</li> <li>• Qolla le ho bontsha tse tshwanang le diphapang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a ho bala: ho okola tema ho fumana moelelo ka kakaretso, ho tlodisa ditema mahlo ho fumana dintlha tse itseng</li> <li>• Bontsha mokgwa oo tema e ngotsweng ka teng</li> </ul> </li> <li>• Bala tema e nang le tlhahisoleseding le tse bohwang, mohl. mmapa wa monahano</li> <li>• Fana ka moelelo wa dintho tse bohwang</li> <li>• Sebedisa mmapa wa monahano/ dinoutsu ho kgutsufatsa tlhahisoleseding</li> </ul>	<p><b>Ho ngola tlaleho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hokahanya dipolelo hore di etse dirapa tse momahaneng ka ho sebedisa sa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>• Ho fana ka tlhahisoleseding o sebedisa mmapa, tjhate, kerafo kapa dayakeramo. Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</li> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mekgwaritso</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> maetsi, mahokedi, maamanyi, makgethi, makopanyi, mabitsokgopolo</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> dipolelonolo, dipolelomamarane, lekgathe letlang</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> ditumatshwano, leetsisa, polisimi, malatodi, mahlalosongwe</p>

**MESEBETSI YA TEKANYATSO E LEKOLANG**

**Mesebetsi ya ho mamela le ho bua**

- Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua
- Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e ikamahanyang le melao ya COVID 19

**Mesebetsi ya ho bala le ho boha**

- Mehato ya ho bala
- Mesebetsi ya ho balla hodimo
- Mesebetsi ya ho bala temakutlwisiso
- Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng ka dingolwa tse tharo tse kgethilweng bakeng sa kgwedi tse tsheletseng

**Mesebetsi ya ngola le ho nehelana**

- Tshebetso ya ho ngola
- Ho etsa diratswana
- Ditema tsa kgokahano
- Moqoqo
- Ho ngola ha boiqapelo

**Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo**

- Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya pu

**KEREITI 5 SESOTHO KGUTSUFATSO YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA 3**

**MOSEBETSI WA SEMMUSO – MOSEBETSI WA 6**

- Ho ngola ha boiqapelo ( $10 + 30 = 40$ )

Porojeke e itshetlehileng ho E LE NNGWE ya dingolwa tse badilweng: dithothokiso ditshomo / dipalekgutshwe /tshwantshiso / padi

**MOSEBETSI WA SEMMUSO – MOSEBETSI WA 7 (mosebetsi wa molomo)**

- Tlaleho ya molomo ya porojeke (matshwao a 20)

Ela hloko: Ho lokela ho be le mefuta e fapaneng ya dingolwa ho habahanya le dikereiti.

Qala ka mosebetsi wa molomo kotareng ya 3 mme o e phethele kotareng

**KEREITI YA 5 KOTARA 4**

<b>BOKGONI</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)</b>	<b>HO BALA LE HO BOHA</b>	<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>	<b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO</b>
<b>BEKE 1 - 2</b>	<p><b>Ho mamela le ho buisana ka papatso</b> Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere (FT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• Mamela dintlha tse itseng</li> <li>• Qolla dintlha tsa bohlokwa</li> <li>• Buisana ka bohlokwahadi ba papatso</li> <li>• Hlahisa maikutlo le mehopolo oo a ipopela ditshwantsho</li> <li>• Araba ka tlhompho mehopolo le ditshisinyo</li> <li>• Fana ka tlaleho</li> <li>• Arolelana mehopolo le maikutlo ka dihlooho tse sa tlwaelehang</li> </ul>	<p><b>Ho bala papatso bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a ho bala: ho okola dintlha tsa bohlokwa feela, tlodisa mahlo bakeng sa dintlha ka kakaretso, lepa dikahare a sebedisa tsebo ya pejana kapa ditemoso tsa tema, etsa diqeto</li> <li>• Boha le ho ntsha maikutlo ka seo o se bohileng le ka mawa a ditema tsa dikerafo tse sebediswang ditemeng tse bohlang: mmala, popo ya ditlhaku, sebopeho/moralo</li> </ul>	<p><b>Ho ngola papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ntsha maikutlo ka ho hlaka le ka mabaka a utlwahalang</li> <li>• Sebedisa ditshwantsho tse loketseng le sebopeho</li> <li>• Sebedisa tlontlontswe e phatlaletseng, thutapuo e nepahetseng, mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo</li> <li>• Sebedisa puo bakeng sa boqapi le ho inahanela ha o bua Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mekgwaritso</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> Boemo ba papiso, maamanyi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> Polelonolo tse kgutshwanae, lehokedi la tumellano la moetsi le leetsi,</p> <p><b>Mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo:</b> dikgutsufatso, diqotso</p>
<p><b>Tekanyetso e tswellang: MOSEBETSI WA 7: Mosebetsi wa Molomo (Mtshwao a 20)</b> <b>Mosebetsi ona o ntshentswa pele ho tloha kotareng ya 3. O tla qetelwa le ho rekotwa kotareng ya 4.</b></p>				

<p style="text-align: center;"><b>BEKE</b> 3 - 4</p>	<p><b>Ho mamela tlaleho, mohl. ditaba, dintlha tse thahasellisang tsa jwale</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere (FT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• Hlwaya mehopollo ya sehlooho le dintlha tse qollehileng</li> <li>• Amahanya le bophelo ba hae</li> <li>• Hlahisa maikutlo ka ho tshhetsa ka mabaka</li> <li>• Botsa dipotso tse hlokolotsi tse se nang dikarabo tse hlakileng</li> <li>• Arabela dipotso tse hlokolotsi ka kelello</li> <li>• Buisana ka moralo, makgetha, tshedediso ya puo le sebopeho sa tema</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho (mohl. Ditshwantsho /didayakeramo /dimmapa) Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere (FT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: ho lepa ka sehlooho, dintlhakgolo le ditshwantsho</li> <li>• Buisana ka mohopollo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng</li> <li>• Ditlhahiso ka kgetho ya ditshwantsho temeng</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala mohl. : ho etsa dikakanyo le ho sebedisa ditemoso tsa maemo</li> <li>• Arolelana mehopollo le ho fana ka maikutlo a sebedisa ho phopholetsa le ditlhahiso tse itshetlehileng hodima dintlha tse tsebahalang</li> <li>• Hlahisa maikutlo le ho nnetefatsa ka mabaka</li> <li>• Botsa dipotso tse hlokolotsi tse se nang dikarabo tse totobetseng</li> <li>• Arabela dipotso ka hloko dipotsong tse hlokolotsi</li> <li>• Sebedisa mmapa wa monahano/dinoutsu ho kgutsufatsa tlhahisoleseding</li> <li>• Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswesena se</li> </ul>	<p><b>Ho ngola tlaleho/raporoto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngola tlaleho ka ho sebedisa foreime</li> <li>• Beha tlhahisoleseding ka tatelano</li> <li>• Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>• Nehelana ka mosebetsi o makgethe a sebedisa sebopeho se nepahetseng, jwalo ka dihlooho, ho arohanya diratswana, jj.</li> <li>• Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</li> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mekgwaritso</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> makopanyi, sekaopeho, sekao hore</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> polelwanakgethi, polelwanahlalosi,</p> <p><b>Moeleo wa lentswe:</b> malatodi, mahlalasonngwe, homonimi, ditumatshwano, polisismi</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> dinoko tsa lentswe, bukantswe, ditlhaku tse kgolo le tse nyane</p>
--	--	---	--	---

**KEREITI 5 KOTARA 4**

<b>BOKGONI</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)</b>	<b>HO BALA LE HO BOHA</b>	<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>	<b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO</b>
<p align="center"><b>BEKE 5 - 6</b></p>	<p><b>Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding</b></p> <p>Tema ho tswa bukagakolong kapa Faeleng ta Tlhere (FT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• E ba le seabo dipuisanong, o hlalosa maikutlo a hao</li> <li>• Hlwaya le ho hlalosa sesosa le sephetho</li> <li>• Ntsha maikutlo ka makgabane a phedisano, boitshwaro le botjhaba</li> <li>• Botsa dipotso tse hlokolotsi</li> <li>• Hlahisa maikutlo le ho a tshhehetsa ka mabaka</li> <li>• Sebedisa mawa a ho sebetsa mmoho ho buisana boemong ba sehlopha</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho, mohl. dimmapa /dikerafo/ditjhate/dipapetla</b></p> <p>Tema ho tswa bukagakolong kapa Faeleng ya Tlhere ya (FT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala ho hlwaya le ho tshhehetsa mehopollo ya sehlooho le e tshhehetsang</li> <li>• Kgutsufatsa tlhahisoleseding</li> <li>• Hlalosa ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa tsebo ya sethatho kapa ditemoso tsa tema ho hlalosa moelelo</li> <li>• Etsa diqeto</li> <li>• Fetisetse tlhahisoleseding ho tloha ditshwantshong tse bonwang ho ya ho sebopeho sa phetelo</li> </ul>	<p><b>Ngola tema ya tlhahisoleseding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngola diratswana tse 3 ho isa ho tse 4</li> <li>• Sebedisa dikahare tse loketseng ho baamohedi ba ditaba le sepheo sa tema.</li> <li>• Beha ditaba tsa tlhahisoleseding ka ho hlaka</li> <li>• Lotomanya dikahare ka tatelano</li> <li>• Ngola sehlooho le ho Kenya tlhahisoleseding e loketseng ho hodisa seratswana se momahaneng</li> <li>• Hokela dipolelo ka seratswana se momahaneng o sebedisa mahokedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>• Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo</li> <li>• Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo</li> </ul> <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mekgwaritso</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelanaho ya ho sebopeho sa phetelo</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> mathusi, makgethi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> polelwanabitso, polelwanakutu, polelo e temekisong ya tatolo (polelo e sebopehong sa tatolong), polelo e sebopehong sa potso</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> papiso, tshwantshiso, maele le dikapolelo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> dinoko, tshebediso ya bukantswe</p>
<p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI 8: Tema ya kgokahano: (Matshwao a 10)</b> <b>E ngolwang pele ho teko e laolwang</b></p>				

**KEREITI 5 KOTARA 4**

<b>BOKGONI</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)</b>	<b>HO BALA LE HO BOHA</b>	<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>	<b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO</b>
<b>BEKE 7 - 8</b>	-	<b>Poeletso</b>	-	<b>Poeletso</b>
<b>BEKE 9- 10</b>	<b>TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI 9: TEKONG E LAOLWANG</b> <b>Ho ARABA DITEMA (Matshwao a 40)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Potso 1: Tema ya dingolwa/Tema eo e seng ya dingolwaL (Matshwao a 15)</b></li> <li>• <b>Potso 2: Setshwantsho (Matshwao a 10)</b></li> <li>• <b>Potso 3: Ho ngola kgutsufatso (Matshwao a 5)</b></li> <li>• <b>Potso 4: Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Mtshwao a 10)</b></li> </ul>			

<b>MESEBETSI YA TEKANYETSO E LEKOLANG</b>				
	<p><b>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e fapaneng ya mamela le ho bua</li> </ul> <p>Mesebetsi yah o mamela le ho bua e ikamahantseng le melao ya COVID 19</p>	<p><b>Mesebetsi ya bala le boha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mehato ya ho bala</li> <li>Mesebetsi yah o balla hodimo</li> <li>Mesebetsi yah o bala temakutlwisiso</li> </ul> <p>Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng dingolweng tse tharo tse kgethilweng bakeng sa kgwedi tse tsheletseng</p>	<p><b>Mesebetsi ya ngola le ho nehelana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso yah o ngola</li> <li>Ho ngola diratswana</li> <li>Ditema tsa kgokahano</li> <li>Moqoqo</li> </ul> <p>Ho ngola ha boiqapelo</p>	<p><b>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</li> </ul>
<b>KGUTSUFATSO YA TEKANYETSO YA MESEBETSI YA SEMMUSO YA KEREITI 5 SESOTHO PUO YA LAPENG: KOTARA 4</b>				
	<p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlaleho ya molomo (Matshwao a 20)</li> </ul> <p>Mosebetsi ona ke ntshetsopele ho hlaha kotareng ya 3. O tla phethelwa le ho rekotwa kotareng ya 4</p>	<p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tema ya kgokahano: (Matshwao a 10)</li> </ul> <p>E ngolwang pele ho teko e laolwang</p>	<p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI 9: TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (MATSHWAO A 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1: Tema ya dingolwa/Tema eo e seng ya dingolwa (Matshwao a 15)</li> <li>Potso 2: Setshwantsho (Matshwao a 10)</li> <li>Potso 3: Ho ngola kgutsufatso (Matshwao a 5)</li> <li>Potso 4: Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Matshwao a 10)</li> </ul>	